


$$ma + mb = m(a + b)$$


$$ma + mb = m(a + b)$$

$$ma + mb = m(a + b)$$


$$ma + mb = m(a + b)$$




$$ma + mb = m(a + b)$$




$$ma + mb = m(a + b)$$




$$ma + mb = m(a + b)$$




$$ma + mb = m(a + b)$$




$$ma + mb = m(a + b)$$




$$ma + mb = m(a + b)$$




$$ma + mb = m(a + b)$$



$$ma + mb = m(a + b)$$




$$ma + mb = m(a + b)$$




$$ma + mb$$

$$ma + mb = m(a + b)$$




$$ma + mb$$

$$ma + mb = m(a + b)$$




$$ma + mb = m \times (a + b)$$

$$ma + mb = m(a + b)$$



$$ma + mb = m \times (a + b) = m(a + b)$$

$$ma + mb = m(a + b)$$



$$ma + mb = m \times (a + b) = m(a + b)$$

$$\therefore ma + mb = m(a + b)$$

$$ma + mb = m(a + b)$$

github:

<https://min7014.github.io/math20200104001.html>

Click or paste URL into the URL search bar, and you can see a picture moving.